



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

HLAHLOBO YA SELEMO LE SELEMO YA

NAHA

KEREITI 1

SESOTHO HL

KOTARA 2: 2012 MOHLALA

MASUPATSELA A TSHEBEDISO YA MEHLALA YA TEKOLO YA SELEMO YA NAHA (ANA)

1. Tjhebokakaretso

Tekolo ya selemo ya Naha (ANA) ke tekolo e akaretsang ya tsebo le bokgoni tseo baithuti ba lebelletsweng hore ebe ba di fihletse sehlopheng ka seng ho tloha ho sehlopheng sa 1 ho isa ho sa 6 le 9. Ho tshohetsa tekolo ya bona ya sekolong le ho netefatsa hore baithuti ba ba le boitshepo bo hlokehang hore ba be le seabo se atlehileng ditekolong tsa mapomelo, dihlopha tsa ba sebetsanang le thuto mmoho le ditsebi tsa thuto di ile tsa rala mehlala ya dipotso tsa ditlhahlobo tseo matitjhere a ka di sebedisang dithutong tsa bona tsa Dipuo le Dipalo. Mehlala ena ya dipotso tsa ditlhahlobo e ile ya ralwa hodima mosebetsi wa kharikhulamo o akaretsang dikotara tsa 1, 2 le 3 tsa selemo sa sekolo mme paterone ya ANA ya tlhahlobo, ke keketso ya tekolo ya ka sekolong eo baithuti ba tshwanetseng ho e etsa ba sa kgaotse, empa mehlala ena ha e nke sebaka sa ditekolo tsa ka sekolong.

2. Moralo wa mehlala ya dipotso

Mehlala ena e reretswe ho bontsha mekgwa kapa ditsela tse fapaneng tsa ho lekola bokgoni kapa tsebo. Mohlala, semelo sa tsebo kapa bokgoni bo ka hlahlojwa ka dipotso tseo moithuti a kgethang karabo ho tse ngata tseo a di filweng, kapa ho araba ka polelo e batlang hore baithuti ba ngole karabo e kgutshwane kapa seratswana. Mefuteng e meng ya dipotso e ka ba moo baithuti ba tshwanetseng ho kopanya ka mela mantswe kapa dipolelo tseo ho fanweng ka tsona, ho qetella dipolelo kapa dipaterone, ho bontsha dikarabo tsa bona ka ditshwantsho, jj. Ka hoo, haeba matitjhere le baithuti ba fumana mehlala e mmalwa ya dipotso tse radilweng ka mekgwa e fapaneng empa di batla ntho e tshwanang, ba utlwisise hore sena se entswe ka boomo mme baithuti ba tshwanetse ho araba dipotso tsohle tsa mehlala. Ho hlahisa baithuti mefuteng kapa mekgweng e fapaneng ya ho botsa dipotso ho ba neha boitshepo bo hlokehang hore ba tobane le ditlhahlobo.

3. Dikamano le dithusathuto tse ding tsa ho ithuta le ho ruta

Bakeng sa kgokahanyo ya ditema le dipotso e hlokehang, mehlala e meng ya ditema le dipotso e hokahantswe ka boomo le dibuka tsa tshebetso tse dumellanang le sehlopha ka seng. Hape e tsamaelana le ditlhoko tsa Setatemente sa Kharikhulamo ya Naha Dihlopha tsa R ho isa ho 12 (NCS), dipehelo tsa Kharikhulamo le Setatemente sa Tsamaiso ya Tekolo (CAPS) bakeng sa dihlopha tse amehang, le Prothokholo ya Naha ya Tekolo. Mmoho ditokomane tsena le tse ding tseo sekolo se ka di hlahisang, di aha motheo wa bohlokwa wa disebediswa ho thusa matitjhere ho rala dithuto le ho tsamaisa tekolo ya molao (tekolo ya ho ithuta).

4. Kamoo mehlala e ka sebediswang kateng

Le ha mehlala ya sehlopha le thuto di bokelletsweng e le sehlopha se phethahetseng titjhere ha e a tlameha ho neha barutwana pokello ena yohle ho araba dipotso kaofela ka nako e le nngwe. Titjhere e tshwanetse ho hlwaya mehlala ya dipotso tse amanang le thuto e reretsweng nako e beilweng. Mehlala ya dipotso ya tlhahlobo e kgethilweng ka hloko, kapa sehlopha sa dipotso se kgonehang, se ka sebediswa mekgahlelong e fapaneng ya ho ruta le ho ithuta ka mekgwa e latelang.

4.1 Mathomong a thuto e ba tlhahlobo ya sesosa ho lekola matla le bofokodi ba baithuti.

Patlisisotshwanetse ho latelwa kapele ke **tlaleho ya hore baithuti ba sebeditse jwang** le ho rala **dithuto tse nepahetseng** ho hlaola bofokodi bo hlahetseng le ho matlafatsa seo baithuti ba se kgonang. Tlhahlobo ya patlisiso e ka fanwa e le mosebetsi wa hae e le ho boloka nako ya ho ithuta ka sehlopheng.

- 4.2 Nakong ya ho ithuta ka ho fanwa ka ditlhalobo tse kgutshwane tsa tsebiso ho bona hore na baithuti ba utlwisisa tsebo le bokgoni boo ba bo rutwang le ho etsa bonnete ba hore ha ho moithuti ya sallang morao.
- 4.3 Qetellong ya thuto kapa thuto tse mmalwa, ho ka ba le tlhahlobo e akaretsang ho bona hore na baithuti ba utlwisisitse seo ba se rutilweng le hore na ba ka feela ba sebedisa tsebo le bokgoni boo ba ithutileng bona. Baithuti ba tshwanetse ho fumana tlaleho kapele ha titjhere a ntse a nahana hore na ho na le dikarolo tsa thuto tse tshwanetseng ho phetwa ho matlafatsa tsebo le bokgoni bo itseng.
- 4.4 Mekgahlelong yohle baithuti ba tshwanetse ho rutwa mekgwa e fapaneng ya tekolo kapa ya ho botsa dipotso, mohl., ho araba dipotso moo moithuti a kgethang dikarabo tse nepahetseng ho tseo a di filweng (MC), ho araba dipotso tse se nang karabo e le nngwe (OE) kapa ho araba dipotso tsa boikgethelo (FR) le ho araba dipotso tse batlang karabo tse kgutshwane, jj.

Le ha tlhahlobo tsa patlisiso le tsa tsebiso di ka ba kgutshwane ho ya ka lenane la dipotso, tlhahlobo e akaretsang e kenyeletsa dipotso tse ngatanyana, le ho botsa dipotso tse etsang tlhahlobo e phethahetseng ho ya ka mosebetsi o seng o phethilwe nakong eo ho fanwang ka tlhahlobo. Ntho ya bohlokwa ke ho etsa bonnete ba hore baithuti ba fumana boikwetliso bo lekaneng ba ho araba dipotso tsa tlhahlobo tse felletseng tsa mofuta wa paterone ya ANA.

5. Memorandamo kapa lesupatsela la ho araba dipotso

Ho fanwe ka mohlala o totobetseng wa karabo tse lebelletsweng (memorandamo) bakeng sa mohlala ka mong wa dipotso tsa tlhahlobo mmoho le bakeng sa paterone ya dipotso tsa ANA. Matitjhere a hlokomele hore memorandamo o keke wa phethehala ka hohlehohle. O ka fana feela ka tsela e phatlalatseng ya dikarabo tse lebeletsweng, mme matitjhere a tshwanetse ho fatisisa le ho putsa dikarabo tse amohelang le mofuta e meng ya dikarabo tse na tseo baithuti ba faneng ka tsona.

6. Phethahatso ya kharikhulamo

Ho bohlokwa hore kharikhulamo e phethahatswe ka botlala dihlopheng kaofela. Mehlala ya sehlopha ka seng hammoho le thuto, ha di a emela kharikhulamo ka kakaretso. Empa di hlwaya tsebo le bokgoni ba bohlokwa, le hona bakeng sa mosebetsi wa kotara tsa 1, 2, le 3 tsa selemo sa sekolo. Potlako ya mosebetsi o tshwanetseng ho etswa ho ya ka dikotara tsa sekolo e hlakisitse tokomaneng e nepahetseng ya CAPS.

7. Qetello

Morero wa Lefapha ke ho phahamisa maemo le boleng ba tshebeletso ya baithuti bokgoning ba bohlokwa ba ho bala le ho ngola le dipalo. ANA ke sebetsa se seng seo Lefapha le se sebedisang ho disa hore na tshebeletso ya baithuti e a ntlafala, ha e fetohela kapa e a theoha na. Mabatowa le dikolo di lebeletse ho tshahetsa matitjhere le ho ba fepela ka disebediswa ho ntlafatsa katleho ya ho ithuta le ho ruta dikolong. Ka ho sebedisa mehlala ya ANA e le karolo ya disebediswa tsa bona tsa ho ruta, Matitjhere a tla thusa baithuti hore ba tsebe le mekgwa e fapaneng ya tekolo. Tshebediso e nepahetseng ya mehlala ena e tla thusa baithuti ho kotula le ho bopa boiphihlelo bo nepahetseng ho

ithuta ka katleho le ho sebetsa ka matla ho feta ditlhalobong tse latelang tsa ANA.

Bala pale mme o arabe dipotso.

1. **Sheba setshwantsho mme o etse sedikadikwe karabong e nepahetseng.**



Ntate o thusa Sam.

- 1.1 Ntate le Sam ba a ...

- A bapala
- B ja
- C bala
- D robala

- 1.2 **Kenya mantswe a siilweng dipakeng tsa dipolelo ka tlase.**

Ntate lo..... Sam

- 1.3 **Etsa sedikadikwe karabong e nepahetseng.**

Ntate le Sam ba robetse/eme.

- 1.4 **Sehella Ee kapa Tj hee mola ka tlase.**

Ba dutse tafoleng. Ee/Tj hee

- 1.5 **Ntate le Sam ba kae?**

.....

2. **Sheba setshwantsho mme o sehelle karabo e nepahetseng mola ka tlase.**



Sam o dutse. Ben o dutse.

- 2.1 **Ke mang a dutseng?**

- A Ntate le Sam
- B Ben le Sam
- C Ben le Dad
- D Sam le Ntate

- 2.2 **Kenya mantswe a silweng dipolelong tse ka tlase.**
..... o thabile.

- 2.3 **Etsa letshwao x ka hara lebokose le nepahetseng.**

Sam o a bala.	
Sam o dutse.	


- 2.4 **Etsa sedikadikwe ho Ee kapa Tj hee.**

Sam o apere borikgwe bo bokgutshwanyane. Ee/Tj hee

- 2.5 **Ke hokae moo Sam a ratang ho dula teng?**

Sam o rata ho dula.....

3. **Sheba setshwantsho mme o bale pale e tla latela ka tlase.**



Sam o na le bolo.

O a e raha.

Sam aka matha.

O rata ho raha le ho matha.

3.1 **Sehella karabo e nepahetseng mola ka tlase.**

Sam o na le ...

- A bethe
- B bese
- C balo
- D buka

3.2 **Kenya lentswe le siilweng polelong ka tlase.**

Sam o bolo.

3.3 **Kenya Ee kapa Tj hee pela potso ka tlase.**

Sam raha bolo?

3.4 **Hobaneng Sam a rata ho raha bolo?**

O rata ho raha bolo hobane

3.5 Sam o rahela bolo hokae?

4.1 **Sehella karabo e nepahetseng pela polelo ka tlase.**

Sam o rata ho bapala ...

- A hoki.
- B kgati.
- C papadi ya matsoho.
- D papadi ya maoto.

4.2 **Etsa sedikadikwe ho qetella polelo ka tlase.**

Bana ba rata ho bapala/dula.

4.3 **Kenya lentswe le siilweng ho qetella polelo ka tlase.**

..... tj hitj ha.

4.4 **Ana o etsang ka ropo?**


Ana o ...

4.5 Taka mola ho tloha qalong ya polelo ho fihla qetellong e nepahetseng.

Sam o matha le ho dula le ho raha bolo.

Le hoj a.

5.1 Etsa sedikadikwe karabong e fosahetseng.



5.2 Qetella lenane ka ho etsa X lentsweng le nepahetseng ka hara lebokoso ka tlase.

tsebe

molomo

nko


katse; leihlo; jeke

5.3 Sheba ditshwantsho mme o qetelle lenane ka ho ngola lentsewe le le leng moleng.



Ke bona mme, ngwana le.....

5.4 Sheba ditshwantsho ka tlase. Etsa X hodima dintho tse 3 tseo o ratang ho di sebedisa ka phapusing.



5.5 Etsa lenane la dintho tse tharo tseo o ratang ho di etsa.

6.1 **Taka setshwantsho ka ditaba tsa hao.**

Ngola polelo kapa lentswe ho bolela se etsahalang setshwantshong sa hao.


6.2 **Mmela pale e balwang ke mosuwe.**

Kaj enokeletsatsi la tswalo la Ana.
Kaofela re a bina le hobapala.
Ana o tima dikerese. Re opa matsoho.
Hona le dij o tse ngata tseo re tlo dij a.

Taka setshwantsho ho bontsha se etsahetseng paleng.

Ngola polelo hore ho etsahetseng paleng.




6.3 **Sheba setshwantsho ka tlase.**



Taka setshwantsho ho bontsha se tla latela.

Ngola polelo kapa mantswe ho bolela se etshetseng setshwantshong.

6.4 Sheba ditshwantsho ka tlase mme o etse pale.



Taka setshwantsho ka hara lebokoso ho bontsha se tla
etsahala mahareng a pale. Ngola polelo kapa mantswe ho
bontsha se tla etsahala setshwantshong sa hao.

7.1 Taka mela ho nyalanya karete lentswe le lentswe polelong ka tlase.

Kwala monyako.

monyako

kwala

le

Ntate o a kula.

kula

Ntate

7.2 Sheba setshwantsho ka tlase.



Kenya lentswe ho qetella polelo ka tlase.

Bene ke waka .

7.3 Sebedisa mantswe ka tlase ho etsa polelo.

ebile o a tj hesa kolobile Sam o

.....

7.4 Taka setshwantsho ka taba tsa hao.

Ngola polelo kapa mantswe ho bolela se etsahetseng
setshwantshong sa hao.

7.5 Sheba setshwantsho ka tlase.



Ngola polelo kappa mantswe ho bolela se etsahetseng setshwantshong sa hao.

8.1 Kenya medumo e siilweng bakeng sa ditshwantsho ka tlase.



..... esetj a

8.2 Taka mela ho nyalanya mantswe le ditshwantsho.

kepisi




kopi



8.3 Ngola mantswe bakeng sa ditshwantsho ka tlase.



8.4 Kenya mantswe a siilweng.

Hona ke ... 

Ke bona .. 

9.1 Kenya medumo e siilweng.



... atha



....homa

9.2 Taka mela ho nyalanya mantswe le ditshwantsho.


mmate



j eke



9.3 Ngola mantswe bakeng sa ditshwantsho ka tlase.



.....



.....

9.4 Kgetha mantswe ka hara lebokose ho qetella polelo.

Popo kolo

Ana o batla



Bongi o batla



.....